

SECTION

3

# OKASA MMARA



# ƆKASA DWUMADI

## Ɔkasa Mmara

### NNIANIM

Asemfua biara fi asemfuakuw bi mu. Ɖfa yi mu, yebesua biribi afa nsemfuakuw akese a enonom ne edin, edin nkyerekyeremu, adeye ne ɔkyerefo. Se wote nsemfuakuw ase a etumi ma wuhu asemfua biara dwumadi.

#### After this section, you should be able to:

- i. Kyekye edin mu kɔ edin ahorow mu (te se, din pa, din hu, edin a yenu ne edin a yehu ne nea ekeka ho.)
- ii. Kyekye edin nkyerekyeremu mu kɔ edin nkyerekyeremu ahorow mu (se ebia, oyikyere nkyerekyeremu, akontabude nkyerekyeremu ne sukyere nkyerekyeremu) na wɔde aye ɔkasamu ahorow.
- iii. Kyekye adeye mu kɔ fa-ɔyɛtia, amfa-ɔyɛtia ne fa-ɔyɛtia abien.
- iv. Kyekye ɔkyerefo mu kɔ ɔkyerefo ahorow mu (se ebia, yebea, beae, bere, anoɔden, dodow, ampaye/akyinnyegye).

#### Adwempɔw Titiriw

Edin ye ahyensode a yede ma ade biara. Yebetumi akyekye edin mu ako din pa, din hu, edin a yehu ne edin a yenu. Akontabude ye nkyerekyeremu ayede ma edin a yetumi kan ana edin a yede akontabude toto ho a eye yie. Sukyere nkyerekyeremu nso kyerekyerere senea edin bi su si te pɔtee. Nkasae nkyerekyeremu ye nkyerekyeremu a eba edin a ekyerekyerere mu no akyi. Adeye ye asemfua ana nsemfua a ekyere nea ɔyefo bi reye ana tebea a obi wom. Adeye ahorow abiɛsa nonom ne fa-ɔyɛtia, amfa-ɔyɛtia ne fa-ɔyɛtia abien. Ɖkyerefo kyerekyerere adeye, edin nkyerekyeremu enna ɔkyerefo foforo mu. Yetumi kyekye ɔkyerefo mu kɔ akuw ahorow mu se ebia, yebea kyerefo, beae kyerefo, bere kyerefo, dodow kyerefo, anoɔden kyerefo ne ampaye/akyinnyegye kyerefo.

## ADESUA YI MU NSENTITIRIW

Montena akuwakuw, na ma wɔnkyerew nneema du a ewɔ sukuu dan no mu ne nea enni sukuu dan mu. Afei fa nsemfua abien a efa atenka a wunyae wɔ abɔnten ne wo sukuu dan mu no ka nea wokyereww dedaw no ho. Nneema a wo kuw no kyereww no ne nea akuw afoforo no nso kyereww no ye adekoro ana?

### Dɛn ne edin?

Edin ye ahyensode a yede ma onipa, beae, mmoa ana ade bi. Edin bi nso ye adwenkyere, tebea ana atenka bi.

### Edin ahorow

#### Din pa

Din pa ye din a yede ma onipa, beae ana ade pɔtee bi a eye ɔbɔade-nsaanodwuma ana ɔdasani-nsaanodwuma. Yede akyerewde akese na ehye din pa ase a emfa ho ne beae a ehye wɔ ɔkasamu bi mu. Nhweso ahorow no mu bi na edidi so yi:

**Nnipa din:** Dansoaa, Ankomah, Esinam, Adole, Iddrisu, Wakil, Kofi, Akuba, Yeboah, ne nea ekeka ho.

**Mmeae din:** Afadjato, Accra, Winneba, Tamale, Nungua, Kwahu-Obomeng, Kade ne nea ekeka ho.

**Nna a ewɔ nnawɔtwe din:** Kwasida, Benada, Wukuda, Dwowda, ne nea ekeka ho.

**Abosome a ewɔ afe mu din:** Oforisuo, Kɔtonimma, Ayewohomumɔ, ɔsannaa, Ahinnime, ɔpenimma, ne nea ekeka ho.

**Nnwumakuw ahorow din:** Komfo Anɔkye Ayaresabea, Jubilee House, University of Education, ne nea ekeka ho.

**Asu ahorow din:** Asu Pra, Asu Firaw, Asu Densu, Asu Ankonbra, ne nea ekeka ho.

### Edin hu

Eyi ye edin a yede ma nneema ahorow bi a enye titiriw, tebea, atenka ana nneyee bi. Yemfa akyerewde kесе nni edin hu biara anim gye se edi ɔkasamu bi kan/anim.

Yetumi de oyikyere, akontabude anaa edin nkyerekyeremu bata ho. Eho nhweso no mu bi ne pen, nhoma, pensere, ofi, dan, apataa, epo, atumpan, gyaade, sekan.

### Edin a yehu

Eyi ye nsemfua a eda nsusui bi ana ade bi a yemfa yen ani nhu adi. Eyi gyina ho ma nneema bi a yehu ana yeso mu nso a enye yie. Etaa kyerekyere nkatede, nsusui ne atenka. Eyi ho nhweso no mu bi ne anigye, odo, awerehow, yawdi, nokware, nyansa, ne nea ekeka ho.

### Edin a yehu

Eyi ye edin a yede ma nneema a yehu na yeso mu nso a eye yie. Eyinom ye nneema a atwa yen ho ahyia wo asase yi so a yehu. Eyi ho nhweso no mu bi ne opon, mpa, dote, sankuw, twene, oson ne nea ekeka ho.

#### Dwumadi 1

Kyekye edin ahorow a edidi so yi mu ko edin pa, edin hu, edin a yehu ne edin a yehu. Kyere nea enti a woyee no saa.

- i. okyerekyerefo
- ii. opon
- iii. odo
- iv. Araba
- v. Adu
- vi. anigye
- vii. nkabom
- viii. agua
- ix. mframa
- x. obo

#### Dwumadi 2

- i. Kyekye adesuafo no mu akuwakuw na ma wonkyere edin ahorow a ewo abasem a ewo fam ho no mu.
- ii. Kyekye edin ahorow a wonyae no mu ko edin akuw ahorow anan a ewo fam ho no mu.

Edin a yehu

edin hu

edin pa

edin a yenhu

iii. Fa edin ahorow a wohuii no mu biara ye okasamu tiawa se ebia, Me mpaboa no sua

## Me kurom gua mu mpasatuw

*Beae bi wo me kurom a ehɔ ye bagyabagya a yefre ho guam. Ehɔ ye anigyebea hyia a ebinom tontɔn nneema ahorow na ebinom nso tɔ. Wubetumi anya nneema bi te se nnuaba ahorow ne atosode, afade, nkuaba ne nneema ahorow a yede di dwuma wo efie nyinaa bi wo ho.*

*Nnawɔtwe awiei biara no me ne m'abusuafo kɔ guam ho kodi gua. Se yereye adu ho a, mete se adetɔnfo rebɔ wɔn aguadetɔn ho dawuru ne adetɔfo nso a wɔnenam guam no mu bagyabagya redi gua nea eye den.*

*Ade a midi kan huu wo guam ho ye nnuaba ne atosode a wɔahyehye no fɛfɛfɛ wo mpata ahorow mu. Nneema no mu bi nso ne akutu a eye de yie, kwadu a abere, ne borɔfere a agyegye a eye fe. Nnɔbae foforo a na wɔde aba guam no mu ho hwa no gyegye guam ho nyinaa na emaa me ho pere me se mekɔ akɔtɔtɔ emu nea eye me akɔnnɔ no bi.*

*Bio, yekɔnenam sotɔ ahorow a wɔtɔn afade ne nneema ahorow nso mu. Mihuu hyeete a eye fe yie, sekete ne mpomporanne ahorow a eye fe yie. M'ani gye se mehwehwe mpaboa ahorow a wɔahyehye no mu ahu nea metɔ de akɔka nea mewɔ dedaw no ho.*

*Yekɔ so ara kyinkyin guam ho no, yekɔ huu sotɔ ahorow a na wɔtotɔn nkuaba ne kɔnmade ahorow fɛfɛ bi. Afei nso na nneema a yede gyegye mmofra agoru ahorow bi te se, baalu, tɔe(tsoobi) ne nea ekeka ho nyinaa wo ho. Senea na mmofra binom ani agye nneema a wɔde di agoru ahorow a na wɔahyehye wo guam ho no ho ye me anika kekɛ.*

*Ne korakora no, yekɔduu beae a wɔtotɔn nneema a wɔde di adwuma ahorow wo efie. Aha yi no, na yehu nkukuw ne sereba ahorow a yenoanoa mu wo gyaade ne samina ahorow a yede si nneema ne nneema ahorow a yede siesie yen afi mu. Me maame tɔ ade bi a yehia a, me nso magye asoa.*

Yebetɔa yen adesua a efa edin ahorow no so.

## Edin a ɛkyerɛ kuw

Eyi nso ye edin a egyina ho ma kuw bi. Ekuw no betumi aye nneema, mmoa ana nnipa. Eyi ho nhweso no mu bi ne kankyee, esa, saka, duru, dom, asafo, sukuu, abusua, kurow ne nea ekeka ho. Edin a ɛkyerɛ kuw biara ye baakofo a emfa ho se egyina ho ma nnipa, nneema ana mmoa ahorow bi.

### Dwumadi 3

Montena baanu baanu na wɔmpɛ edin a ɛkyerɛ kuw ho nhweso anum anum nka nea yeabobo dedaw no ho. Ma wɔne wɔn mfefo nkyɛ wɔn mmuae ahorow no.

Hwe akasamu ahorow a ewo fam ha yi, na kyere edin ahorow a wɔasensan ase no mu nea yetumi kan ne nea yentumi nkan.

- i. Da mu dwumadi ahorow akyi no, **mmofra** no nyinaa dedaa hatee.
- ii. Hwe yie! **Asu** no mu dow.
- iii. Na **odomgya ahyen** ne apolisifo ahyen di santene no mu bi.
- iv. Yɛpɛ nsu **ntoa** no.
- v. Onipa a onoa aduan ma me no de **srade** papa ankasa na eto keeki no.
- vi. **Mmarahyɛbeguafɔ** dodow sen na wɔn ho behia ansa na wɔatumi ahye mmara bi?
- vii. Mmofra dodow no ara pɛ **nufusu** gye Yaw.
- viii. Wode **ntwoma** na aye kuku no mu dodow no ara.
- ix. Dansoaa ne Safoah tumi bo **asanku**.
- x. Obre dodow nti, medii **twakoleti** adaka baako.

Ne tiawatwam ne se, yetumi kyekye edin ahorow mu ko akuw ahorow akese abien mu a enonom ne edin a yetumi kan ne nea yentumi nkan. Edin a yetumi kan ye edin a yetumi kan no mmiako mmiako ana yede akontabude toto ho a, eye yie (se ebia. Pen, atade, pensere, siksbotɔ, papa, kyinii, amango, akutu, ne nea ekeka ho. Edin yentumi nkan ye edin a yede ma biribi yekan no mmiako mmiako a enye yie ana yede akontabude toto ho a, enye yi. Eho nhweso no mu bi ne ngo, omo, nsu, amanebo ne nea ekeka ho. Ahwiede ne edin a yentumi nkan.

# MM᠔AKYINSEMMISA

1. Fa w'ankasa nsemfua kyerekyere edin ase.
2. Yiyi nea edidi so yi mu biara ho nhweso anum anum fi abasem a ewo fam ha yi mu;
  - i. Nnipa bi din
  - ii. Da ewo nnawotwe mu din
  - iii. Beae potee bi din
  - iv. Edin a yetumi kan

*Kofi tuu kwan koo kurow bi a na eben ne akuraa. oKoo Benada. Kurow a otuu kwan koo so no ne Nkran.*

*Nkran ye kurow bi a ehoo ye fe a adan ne ntiantia a eye fe wowoo ho. Kofi ani gyee mmoroso .Yei ne da a edi kan a Kofi baa kurow yi mu. Okoo sotoo kесе kototoo nneema bi te se baage,mpaboa, wookye,belete,hyeete ne nea ekeka ho. N'ani nhyeda nnye nkran asetena ho esian nneema bo a na eye den nti, okaa ntam se orentena kurow mu ho da.*

3. Fa W'ankasa wo nsemfua KyereKyere edin ahorow yi ase na ma emu biara ho nhweso. Abien abien. Fa nhweso no mu biara ye oKasamu tiawa abiesa na wo ne wo mfefo nkye.
  - i. edin a yehu.
  - ii. edin a yenhu
  - iii. edin a yentumi nka.
  - iv. edin a ekyere kuw.

# MMƆAKYI NSEMMISA A ƐFA EDIN HO MMUAE

1. (Mmuae ho nhweso) Edin ye ahyensode a yeƊe ma nnipa, beae bi, aboa naa ade bi.

YeƊetumi ak a se edin ye ahyensode a yeƊe ma nneema a atwa yen ho ahyia.

2. i. Onipa bi din: Kofi

- ii. Da bi a Ɛwɔ nnawɔtwe mu: Benada

- iii. Beae pɔtee bi din: Nkran

- iv. Kuropɔn, akuraa, beae, adan, afiafie, sotɔɔ, baage, nneema wɔɔkye, belete, hyeete ɔbo.

- 3 i. (Mmuae ho adwenkyerɛ) Edin a yehu ye nneema a ɛda adi wɔ aniso na yetumi sɔ mu ma no nso sɔ mu ma no ye yie.

ANAASE

Edin a yehu ye nneema bi a ɛda adi wɔ aniso na yetumi nso sɔ mu ma ɛye yie. Nhweso Sikabɔtɔ, nnua, nwi, gyeene, agua, krataa ne nea ekeka ho.

Edin a yenhu ye nimde, adwenkyerɛ, tebea ana atenka. bi a yemfa yen aninhu na yesow mu nso a ɛye yie. Nhweso: boasetɔ, ɔɔɔ, ayamye, anigye, ne deɛ ekeka ho.

Edin a yenhu ye nneema bi a yemfa yen ani nhu na yesow mu nso a ɛnye yie. Nhweso: boasetɔ, ɔɔɔ, ayamye, anigye, ne nea ekeka ho.

ANAASE

Edin a yentumi nkan ye edin a yeƊe ma nneema a yeƊan no mmiako mmiako ana yeƊe akontabude toto ho a ɛnnye yie.

Edin a ekyerɛ kuw ye din a yeƊe gyina hɔ ma nnipa, nneema ne mmoa.

Seesei woasusuw biribi afa edin ne edin akuw ahorow ho. Afei ma yensua biribi mfa edin nkyerɛkyeremu ho.



## Dɛn ne edin nkyerɛkyerɛmu.

Montena akuakuw na wɔnkyerɛw nsemfua ahorow abiesaa a wɔde bekyerɛkyerɛ saa nneema ana nnipa yi mu.

- i. Wo sukuu dan.
- ii. W'adamfo pa.
- iii. W'agua / pono.
- iv. Senea wo sukuu mu ho asetena si te.

Edin nkyerɛkyerɛmu ye asemfua ana nsemfua a yede kyerekyere edin mu. Edin nkyerɛkyerɛmu ye asemfua ana nsemfua a yede kyerekyere su ahorow a ewo onipa ana ade bi ho. Edin nkyerɛkyerɛmu ho nhweso no mu bi ne ahabammono, tuntum, akokɔsrade, fitaa, tiatia, tenten, fɛfɛfɛ, kuhaa, kɛse, ketewa, teatea, anigye, awerehow, nyansa, nokwarere, ne nea ekeka ho. Nea edidi so yi ye akwan ahorow a wɔafa so de edin nkyerɛkyerɛmu adi dwuma.ho nhweso.

- i. Mepɛ ofi **dedaw**.
- ii. Abarimaa no ye tenten na ɔye **teatea**.
- iii. Akua ye **onyansafo** kyɛn ne nua barima no.

Okasamu (i) mu no, asemfua dada no kyerekyere ofi pɔtee a ɔkasafo no pɛ. Okasamu (ii) mu no, nsemfua tenten ne teatea no kyerekyere senea abarimaa no bɔbea si te. Okasamu (iii) no mu no nso wɔde asemfua *onyansafo* no ye ntotoho wɔ Akua ne ne nuabarima ntam de hu wɔn mu nea onim nyansa.

## Edin nkyerɛkyerɛmu ahorow

Edin nkyerɛkyerɛmu gu ahorow nanso emu nea wobesua ho ade no na edidi so yi;

- i. Oyikyere nkyerɛkyerɛmu
- ii. Akontabude nkyerɛkyerɛmu
- iii. Sukyere nkyerɛkyerɛmu

Aha yi no, oyikyere nkyerɛkyerɛmu (yi, no, yeinom, enonom) di dwuma se nkyerɛkyerɛmu efise eka biribi pɔtee fa ade a ekasa fa ho no ho de yi no kyere. Hwe nhweso a ewo ase ha yi:

- a. *Kaa yi ye mono.*
- b. *Afi yeinom ye maame no de.*
- c. *Mpaboa no ye me papa de.*
- d. Akosua reto kaa yeinom.

## Ntotoho Nkyerɛkyerɛmu

Yenam yie so de nnipa ana nneema baanu/abien bi toto ho. Saa ntotoho nkyerɛkyerɛmu no mu bi ne ketewa kyen, kese sen, tenten kyen, tumtum sen, kɔkɔ kyen, gramoo sen, ne nea ɛkeka ho. Yede ntotoho nkyerɛkyerɛmu ho nhweso adi dwuma wɔ ɔkasamu ahorow a edidi so yi mu:

- a. Aduan yi yɛ *fo sen* nkyene.
- b. Ama yɛ *onyansafo kyen* Kofi.
- c. Kaa no yɛ *fitaa sen* sakere no.
- d. Dua no yɛ *tenten kyen* dan no.

## Akontabude nkyerɛkyerɛmu

Edin nkyerɛkyerɛmu yeinom kasa fa nnipa ana nneema bi dodow ho. Akontabude nkyerɛkyerɛmu yɛ nkyerɛnkyerɛmu adwuma efise ɛka biribi fa nnipa ana nneema bi dodow pɔtee ho. Hwɛ nhweso a edidi so yi:

- a. Metɔɔ ɔpon *abiɛsa* wɔ guam hɔ.
- b. Onoaa nkesua *abien* maa me.
- c. Ohia asikyire nnaka *akron*.
- d. Yɛwɔ *sumii* biako wɔ yen dan mu.

## Sukyere nkyerɛkyerɛmu

Sukyere nkyerɛkyerɛmu yɛ nkyerɛkyerɛmu a ɛka birirbi fa edin bi su ana ne tebea ho. Sukyere nkyerɛkyerɛmu taa da adi wɔ ɔkasamu mu sen nkyerɛkyerɛmu nkae no. Hwɛ nhweso a ɛwɔ fam yi:

- a. Kaa no yɛ *dedaw*.
- b. Mewɔ nhoma *ketewa* bi.
- c. Aduan no yɛ *akɔnnɔ*.
- d. Mihuu kaa *kese* wɔ kurom.

### Dwumadi

1. San kɔhwɛ nsemfua a wuhuu wɔ adesua yi ahyɛase no mu. Kyekye nsemfua no mu kɔ oyikyere, akontabude ana sukyere nkyerɛkyerɛmu mu. Fa edin nkyerɛkyerɛmu ahorow no mu biara ho nhweso no bi ka ho.
2. Kenkan abasem a ɛwɔ fam hɔ na hwɛhwɛ edin nkyerɛkyerɛmu ahorow a ɛwowom. Kyekye edin nkyerɛkyerɛmu a woahu no mu kɔ oyikyere, akontabude enna sukyere nkyerɛkyerɛmu mu na wone w'afɛfo nkyɛ.

*Ansa na akokɔ rebɔ ne mprensa so no saa anɔpa no na nnipa a wɔwɔ kurow kumaa Alata mu no akɔbɔ dɔmpem retwen ɔhene no. Na adehye no nyinaa furafura afade fitaa. Na wɔde ntoma fitaa abobɔ wɔn nsa a wɔnhyehye mpaboa*

*Na wɔahyia hɔ rebeyi wɔn ɔhene no aye. Abakɔsem kyere se, tete hɔ no, ɔhene a ɔte agua so seesei no nana bi yee ade nwanwaso bi de boaa nnipa a wɔwɔ kurow kumaa no mu. Otwitwaa gyee wɔn wɔ bere a awia ketekete bi wɔn mfuw nyinaa hyehyewee maa kɔm kɛse a ekum ɔkɔtɔ too anwea pradadaa so te sii kuro kumaa no mu. Ɔkɔm dee nnipa wɔwɔ kurow kumaa no mu maa wɔyeyee mmerɛ maa wɔn anidaso sae.*

*Saa ɔhene yi nana no na ɔkɔ faa aduan a enye kumaa fii n'afuwɔm de maa nnipa wɔwɔ kurow kumaa no mu dii. Saa ade no nti, kuromma no sii no ɔhene de hyee no anuonyam. Afe biara mu no, na wɔkɔsra no de kyere wɔn anisɔ fa ade kɛse a ɔye maa wɔn no ho.*

Senea eda adi wɔ nhweso ahorow a ewowɔ fam hɔ no, sukyere nkyerɛkyeremu no tumi ba edin no akyi wɔ nkasae no mu wɔ bere etoa adeye “ye” no so.

- a. Ofi no ye ketewa.
- b. Wo wɔɔkye a ebɔ wo no ye fe.
- c. Amango a wordi no ye kɔkɔɔ.
- d. Dua a mihui no ye tentene.

Saa sukyere nkyerɛkyeremu yi nso tumi ba edin a ɛkyerɛkyere mu no akyi pɛɛ. Borɔfo kasa mu no, eba wɔ edin no anim nanso Akuapem Twi mu de eba wɔ edin a ɛkyerɛkyere mu no **akyi** senea yehuu no wɔ nhweso a ewowɔ fam ha yi mu:

- a. Ofi ketewa no ni.
- b. Mihuu dua tenten wɔ hɔ.
- c. Me maame tɔɔ wɔɔkye fɛfɛɛfe maa me.
- d. Yedi amango kɔkɔɔ da biara.

# MMƆAKYI NSEMISA

1. Kyekye edin nkyerɛkyerɛmu a ɛwɔ fam hɔ no mu kɔ nkyerɛkyerɛmu akuw ahorow no mu na wone w'afɛfo nkye wo mmuae no. Kuw biara nkyerɛkyere nea enti a wɔyɛe wɔn mmuae no saa.

- i. Ahoɔfɛ
- ii. tenten
- iii. de
- iv. akɔnnɔ
- v. fa
- vi. kɔkɔ
- vii. atirimɔden
- viii. bruu
- ix. dennen
- x. ɛno
- xi. saa
- xii. abiɛsa
- xiii. bi

2. Kenkan abasɛm yi yie na bua nsemisa a edidi so no.

- i. Kyerɛkyere edin nkyerɛnkyerɛmu a a ɛwowɔ abasɛm no mu nyinaa.
- ii. Kyekye edin nkyerɛkyerɛmu a woahu no mu kɔ n'akuw ahorow no mu.
- iii. Fa akuw ahorow no mu biara anum anum ye ɔkasamu.

*John tuu kwan kɔsraa ne nnua barima panyin wɔ kurow kɛse mu nea edikan koraa. Bere a osi fii lɔre mu no, senea na kurow no mu ye fɛ no maa n'ani gyee yie pa ara. Ɔhyɛɛ ase hwɛɛ adan atenten ,akwan fɛfɛ ne senea nnipa si redi akɔneaba. Nea ohui no maa ne were fii sɛ ɔbɛfre ne nnua barima panyin no ama no abɛfa no afi ahyɛngyinabere akɔ fi. Prɛkɔpɛ, n'ani baa ne ho maa oyii n'ahomatonomfo dedaw de fii ne baage tumtum mu de hyɛɛ ase frɛɛ ne nnua barima no. Ansa na ne frɛ no bɛkɔ awiei no, lɔre fitaa bi begyinaa beae a na John gyina hɔ baabi.*

*John nwenwee, na obuee kaa no pon a edi kan no enna ɔtenaa mu.  
Esian se se na efi nea John gyina ho rekɔ baabi a ne nuabarima panyin  
no te ye basafa dunum pe nti no, ankye koraa na won baanu duu fie.  
John gyee n'ahome wiee no, wɔde aduan akɔnnɔ-akɔnnɔ bi bɛmaa no  
Akwaaba.*

## Dɛn ne adeyɛ?

Dɛn na woyɛɛ no anɔpa yi? Kyerɛwkyerɛw nea woyɛɛ no nyinaa.

Dɛn na wususuw fa nneɛma ahorow a wosua wɔ sukuu no mu ho? Kyerɛwkyerɛw wo nsusui no nyinaa.

Hyɛ no nso sɛ wo ne w'afɛfo bɛkyɛ wo nsusui ahorow no.

Adeyɛ asemfua ana nsemfua a ɛkyerɛ nea obi ɔyɛfo bi reyɛ. Adeyɛ san tumi yɛ asemfua ana nsemfua a ɛkyerɛ tebea a ɔyɛfo bi wom. (se ebia; so, nyini, hua, di, dɔ, si, som, hwɛ, hu ne nea ɛkeka ho).

Adeyɛ tumi ba ɔkasamu a ɛwɔ ɔyɛtia ana enni ɔyɛtia mu. Yetumi kyekyɛ adeyɛ mu nya f-ɔyɛtia, amfa-ɔyɛtia ne fa-ɔyɛtia abien.

## Fa-ɔyɛtia

Fa-ɔyɛtia yɛ adeyɛ a ɛfa edin a edi dwuma sɛ ɔyɛtia di n'akyi wɔ ɔkasamu mu. Eyi ho nhweso no mu bi ne noa, nom, ka, saw, di, kyereɔ, boroo ne nea ɛkeka ho. Eho nhweso no bi na yɛde ayɛ ɔkasamu wɔ fam ha yi:

1. ɔkyerɛkyerɛfo no *noaa* ɔmo.
2. Adesuafo no *saa* nsu.
3. Kofi ne Adwoa *di* fufu.
4. Abofra no *tɔɔ* nnuaba.
5. Akwantufo no *foroo* kaa no.

Nsemfua a yeakyeakyea no wɔ ɔkasamu no mu nyinaa yɛ fa-ɔyɛtia. ɔyɛtia ahorow no nyinaa ba adeyɛ akyi. Nhweso 1 mu no, ɔyɛtia a ɛwom no ne *ɔmo*, enna nhweso (5) mu no, ɔyɛtia a ɛwɔ mu no ne *kaa* .

## Amfa-ɔyɛtia

Eyi nso yɛ adeyɛ a edin a edi n'akyi no nni dwuma sɛ ɔyɛtia-saa adeyɛ yi nhia ɔyɛtia ansa na ntease yi ada adi wɔ ɔkasamu mu. Asemfua ana nsemfua tumi di saa adeyɛ yi akyi no taa yɛ ɔkyerɛfo ana adeyɛ boafɔ. Saa adeyɛ yi ho nhweso no mu nhweso no mu bi ne fi, kɔ, te, nantew, su wu, da, didi, kasa, saw, hram, nyini ne nea ɛkeka ho. Eho nhweso no bi na ɛwɔ fam ha yi:

1. Abarimaa no *hram* anɔpa biara.
2. Anomaa no *tu* ntemntem.
3. Osuani no *fii* asuoho-Ankaase.

Adeye a yeakyeakyea no wɔ ɔkasamu no mu nyinaa ye amfa-ɔyɛtia. Nhweso , 2 ne 3 mu no, nsemfua a eba saa adeye no mu biara akyi no ye ɔkyerefo na enye ɔyɛtia. Adesua a efa ɔkyerefo ho no beba akyi yi: ɔyɛtia.

## Fa ɔyɛtia abien.

Fa ɔyɛtia abien ye adeye a efa edin abien a biako di dwuma se ɔyɛtia na biako nso di dwuma se ɔgyefo. ɔyɛtia no ne edin ana dinnsiananmu a ɔyefo no dwumadi ho nsunsuanso kɔ ne so. Bio, ɔgyefo no ne edin nnsiananmu a egye ade aɔyefo no de ma no. Fa-ɔyɛtia abien ho nhweso no mu bi ne *ma, kye, kyerew ne nea ekeka ho*. Eho nhweso na ewɔ ɔkasamu a ewɔ fam ha yi;

1. Awofɔ no maa abofra no bodobodo.
2. ɔkyerekyerɛno no *kye* adesuafo no sika.
3. Dansoaa kyereww barima Kyei krataa.
4. ɔbea no *to* ade kyee n'adamfo no mpaboa.
5. Afia *ma* Akosua aduan.

Nhweso 1 mu no, ɔgyefo no ne *abofra* enna ɔyɛtia no nso ne *bodobodo*. Nhweso 4 mu no, ɔgyefo no ne *adesuafo* enna ɔyɛtia no ye *sika*.

### Dwumadi 1

1. Den ne adeye? Fa w'ankasa nsemfua kyerekyerɛ mu.
2. Kyerekyerɛ adeye a akuw ahorow abiesa no mu biara mu tiawa.
3. Kyerekyerɛ adeye a edidi so yi mu kɔ fa-ɔyɛtia, amfa-ɔyɛtia ne fa ɔyɛtia abien mu bere a wode (✓) rehyehye adaka a ese fata mu:

| Adeye  | Fa-ɔyɛtia | Amfa- ɔyɛtia | Fa- ɔyɛtia abien |
|--------|-----------|--------------|------------------|
| bu     | ✓         |              |                  |
| ma     |           |              | ✓                |
| sese   |           |              |                  |
| to     |           |              |                  |
| kenkan |           |              |                  |
| saw    |           |              |                  |

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| nantew |  |  |  |
| Kye    |  |  |  |
| Kyerew |  |  |  |
| Pia    |  |  |  |
| hram   |  |  |  |

## Dwumadi 2

Wo ne wo yonko nkenkan abasem a ewo fam ho no. Hwehwe adeye a ewo mu no nyinaa na kyekye mu ko fa-oyetia, amfa-oyetia ne fa-oyetia abien. Se mowie a, monka mmom mfa adeye no a moahu no mu beye anum nye okasamu se ebia, *Anka mepɛ se mesua ade kye* . Once yo

*Na okwan a efi asu no agya de rekɔ n'agya no mmoro basafa aduonum nanso anka mepɛ se*

*meboro asu a emu dɔw na ani ye korogyeen beye kwansini baako anaa nea eboro saa. Na osususw se adenkyem wɔ asu no mu.*

*Meyɛ krado se meresi asu no mu no, mede me tu no hyɛ m'anom kaa me se sii so bɔɔ mpae, tee sii nsu a atekye wom ma no mu. Meboroo asu no te se obi a ɔresua asu guare foforo. Na asorokye no ano nye den saa na nsu no mu aye dedɛdedɛ kakra. Nanso na ahuboa abɔ me. Ahuboa no nti na ontumi mmoro asu no nkɔ ntem.*

*Oboroo asu no duu mfinimfini no mpofirim na ohuu se asu no mu aye tia enam so maa me koko kotwii atekye-kokow bi wɔ asu no mu. Na misusuw se eye ɔdenkyem, ebaa saa no, tuo no gyee fii m'ano.*

*Menantew asu no mu beye basafa kakra na mekpuee beae a eho dɔw bio..M'ani baa me ho so no, na madu asu no agya . Mede ahopopo foro kɔɔ asu no koko so. Metumi twaa asu no de nanso na mahwere m'akode.*

## Dɛn ne ɔkyerɛfo?

Hwe mfonɛ a ewo fam ho no. Sɛn na wɔresi tu mmirika no? Eye da no mu bere bɛn? Beae bɛn na dwumadi no rekɔ so? Aden nti na saa dwumadi no rekɔ so?





Ɔkyerefo ye asemfua ana nsemfua a ekyerekyere adeye mu wo okasamu mu. Ɔkyerefo tumi san kyerekyere okyerefo foforo mu. Dwen senea wosi nantew koo sukuu nne no ho, na eye breoo, ntem ana ntemntem? Ebetumi aba se wonantewee ntemntem koo sukuu. Asemfua *ntemntem* no kyere senea wosi nantew koo sukuu fae ne saa nti, eye okyerefo. Ɔkyerefo nkyekyemu ahorow no gyina senea esi kyerekyere mu no so. Nkyekyemu ahorow no ne: yebea kyerefo, beae kyerefo, bere kyerefo, dodow kyerefo, anooden kyerefo, ampaye/akyinnegye kyerefo.

## Yebea kyerefo

Saa okyerefo yi kyerekyere okwan a oyefo no fa so ye biribi ana senea dwumadi bi si ko so fa mu. Eho nhweso na edidi so yi:

1. Osuani no nantewee *ntemntem* koo sukuu.
2. Booloboolo no baa boolo no *breoo*.
3. Adwontofa no too dwom no *bokoo*.
4. Anomaa no tuu *shareso*.

## Beae kyerefo

Beae kyerefo ka biribi fa beae a dwumadi ko so ana oyefo ye biribi ho. Eho nhweso no mu bi na edidi so yi:

1. Adesuafo no gynyagyna *adiwo*.
2. Kwasi ne Asempa reda wo aborosan no so.
3. Adesuafo no toto nkrataa gugu baabiara.
4. Akosua Frempong fi Aburi.

## Bere Kyerefo

Bere Kyerefo nso ka biribi fa bere pɔtee a dwumadi bi kɔ so ana bere pɔtee bi a ɔyefo bi ye biribi ho. Eho nhweso wɔ ɔkasamu mu na edidi so yi:

1. Adesuafo no kyereww sɔhwe no *nnera*.
2. *Nne* yebedi yen awiabere aduan wɔ adwuma mu.
3. Yebeye yen nhyiamu anɔpa nnɔnkron.

## Dodow kyerefo

Eyi nso kyere mpen dodow a dwumadi bi kɔ so ana mpen dodow a ɔyefo bi reye adwuma bi. Saa ɔkyerefo yi tumi di ɔkasamu anim ana akyi nanso ɔkyerefo ahorow no mu kakra bi na etumi di ɔkasamu anim/kan, mfinimfini ana akyi. Dodow kyerefo nhweso no mu bi ne afeafe, mprenu, mprensa, prekope, da, bere biara, nnawɔtwe-nnawɔtwe, da biara ne nea ekeka ho. Eho nhweso no mu bi na edidi so yi;

1. Wɔhye fa *afeafe*.
2. Da *biara yedidi*.
3. Yenkwɔ ho *da*.
4. Wɔhye mmofra nkuran se wɔntwitwiw wɔn se *bere biara*.
5. Meba ha *nnawɔtwe-nnawɔtwe*.

Okasamu a ewowɔ soro hɔ no mu no, dodow kyerefo a ewowɔ mu nonom ne *afeafe, da biara, da, bere biara enna nnawɔtwe-nnawɔtwe*. Nhweso (2) mu no, ɔkyerefo *Da biara* di ɔkasamu no anim. Nhweso (5) mu no nso, ɔkyerefo *nnawɔtwe-nnawɔtwe* di ɔkasamu no akyi.

## Anɔden kyerefo

Saa ɔkyerefo yi ye asemfua ana nsemfua a ekyerekyere adeye ana ɔkyerefo foforo bi mu de kyere senea dwumadi bi ano den si te anaa senea ɔyefo bi dwumadi ano si te. Eho nhwesono mu bi ne yie, pa ara, dwerebee, se, dodo, defedefe ne nea ekeka ho. Eho nhweso no mu bi na edidi so wɔ fam hɔ no:

1. Maame no kasa *dodo*.
2. Wɔpraa ɔdan no mu *yie*.
3. Na ne mmɔdenmmɔ no sɔ ani se.
4. Abeawa no yee Agya Fosu defedefe.

## Ampaye/Akyinnyegye

Saa okyerεfo yi ka dwumadi bi a ensi pi ana oyεfo bi n'adwene ye no ntanta wo dwumadi bi ho. Eho nhweso no bi ne ebia, gyama, sεsεε ne nea ekeka ho. Eho nhweso wo okasamu mu na edidi so wo fam ha yi:

1. *Ebia* Barima Kyei bekε Asuo-Ankaase.
2. *Gyama* w'adi nkunim wo sεhwe no mu.
3. Sεsεε okom nne Aboagye ne Boadi.

### Dwumadi 1

San dwen dwumadi a edi ka n wo adesua no mu no ho. Wubetumi anya okyerεfo ahorow akyerεkyerε dwumadi ahorow a erekε so wo mfonini no mu mu. Gyina okyerεfo akuw a wasua no so na kyekye okyerεfo ahorow a wuhuii no mu. Afei montena baanu baanu na momfa okyerεfo no nye okasamu anum mfa dwumadi a erekε so wo mfonini no mu no ho.

### Dwumadi 2

1. Kyerεkyerε twaka a εda okyerεfo ne adeye ntam na wo ne wo afefo nkye wo mmuae no.
2. Kyerεkyerε okyerεfo akuw ahorow no mu na ma emu biara ho nhweso abiesa abiesa.
3. Fa akuw no mu biara ho nhweso abien abien ye okasamu.
4. Kyekye okyerεfo ahorow a edidi so yi mu kε akuw ahorow a wasua no mu na kyere nea enti a woyεε no saa.
  - i. ntemntem
  - ii. yie
  - iii. breoo
  - iv. nnera
  - v. da
  - vi. sε
  - vii. afeafe
  - viii. dodow
  - ix. defedefe
  - x. anopa

### Dwumadi 3

Hwehwe akasamu ahorow no mu na kyere akyerfo ahorow a wode adi dwuma wo emu biara mu. Afei yiye akyerfo anum anaa nea eboro saa fi akyerfo ahorow a wuhui no mu na wo ne w'afefo nkye adwen wo ho.

1. Adesuafo no de won adwenkyere to gua da biara.
2. Ahomatonomfo no ko so fre bere biara.
3. Nnipa no nyinaa ko adiwo.
4. Mate abasem no pen.
5. Gyama onnim no?
6. Woreka loore no basabasa.
7. Da biara meye nea metumi.
8. Ebia na oreka nokware.
9. Yere e ohaw no pomasibre ntem.
10. Aberewa no kasa dodo.
11. Mmofra no di agoru pa ara.
12. Aden nti na woda so wo ho?
13. Whye fa afeafe.
14. Menhyiaa bi da.
15. Onkoko no tu mmirika bubububu.

# MMጋAKYI NSEMMISA

## ጋFA A: ADEYE

1. Nsonsonoe ben na eda adeye a ekyere dwumadi ne nea ekyere tebea ntam?
2. Hwehwe adeye a ewo abasem a ewo fam ho no mu nyinaa na fa wo mmuae no toto w'afefo de ho.

*Mekoo mpoano no, mituu mmirika, mihurii enna mesaw wo epo asorokye no mu. Owia no boo pa ara ma me ho woe enna me ho sisii me ho so. Meboroo epo nsu no boboo bi guii, enna midii agoru wom wo bere a na mede anigye renwenwene. Asunoma no tu faa ewim na wosu boo won ntaban mu papapapa. Meboaboa mpoano anwea no ano ma eyee esiw tenten ma mede mpoano abo nwatonturowa siesie ho fefefe. Eda no koo n'anim no, mituu mpasa de faa epo no ano na mihuu nneema bi a na asuma a me were remfi eho asem da biara da. ebeye nkae.*

3. Kyekye adeye a wuhuu wo abasem a ewo soro ho no mu ko adeye akuw abiesa a woasua ho ade no mu.

## ጋFA B: ጋKYEREFO

1. Kyere dwuma ahorow bi a wotaa di no da biara na kyerekyere okwan a wofa so di no, bere koro patee a wodi no, bea patee a wodi no ne nea nti wodi saa dwumaa ahorow ahorow no kyere w'afefo.
2. Kyere okyerefo ahorow a w'afefo de dii dwuma no na kyekye mu ko okyerefo akuw no mu.
3. Fa nsemfua abien beye aduonum (50) kyere abasem fa wim nsakrae ne nnipa a wotete wo mpotam ho no ho. Fa okyerefo du (10) ana nea **eboro** saa di dwuma wo w'abasem no mu.

# MM᠘AKYI NSEMMISA NO HO MMUAE

## ᠘FA A:

1. (mmuae ho adwenkyere) Adeye a ekyere honam ano dwumadi ahorow enna adeye a ekyere tebea nso kyere tebea, atenka, ne adwenkyere.
2. Kyerew okyerfo a eda adi wɔwɔ abasem no mu no ne kɔɔ, tuu, hurii, saw, bɔɔ, maa woe, sisii, boroo, bobɔɔ, guii, renwenwene, tu faa, su, boaboa, yee, de, ,siesie, huu, asuma, remfi.

| Fa-ɔyɛtia | Amfa- ɔyɛtia | Fa-ɔyɛtia abien |
|-----------|--------------|-----------------|
| huu       | kɔɔ          | maa             |
| bɔɔ       | saw          |                 |
| hurii     | woe          |                 |
| boroo     | sisii        |                 |
| bobɔɔ     | guii         |                 |
| dii       | renwenwene   |                 |
| de        | tu           |                 |
| remfi     | faa          |                 |
|           | tuu          |                 |
|           | asuma        |                 |

## ᠘FA B

1. Adeye a ebetumi apue wɔ wo dwumadi no mu no bi ne didi, guare, sɔre, kasa ne nea ekeka ho. Okyerfo ahorow nso a ebetumi apue wɔ wo dwumadi no mu bi ne ntemntem, ntem, brɛoo, nyaa, ebia, gyama, pa ara, da biara ne nea ekeka ho.
2. Nsonsonoe betumi aba wo ne w'afefo mmuae no mu .  
Okyerfo akuw no nso betumi aye yebea, bere, dodow ne nea ekeka ho.
3. Akenkansem ho nhweso:

Nnɛ, wim nsakrae no ye pa ara. Owia rebɔ *denneennen*. Mmofra no wɔ adiwo redi agoru anigyeso. Wɔnom nsu *mpeɛn pii* esian wim hyew no nti. Nnipa no mu bi kɔ mpoano kɔguare po mu. Ebinom nso nantew *anihawso* wɔ ɛpo no ano enna ebinom nso di ahurusi wɔ wɔ ɛpo no mu. Ebinom nso retew mfifiri *pa ara* wɔ owia kataban so. Mpanyimfo no te hɔ dinn rehwe mmofra a wɔredi agoru *anigyeso* enna mmea mpanyimfo no nso retontɔn nsu ma nnipa anibereso.

## EXTENDED READING

Adomako, K., Odoom, J. and Sackitey, M. (2023). *Akan kasa nhyehyɛɛ wɔ Asante Twi mu*. Adonai Publications Limited (Topic on verbs, nouns and adjectives)

Amegashie, S.K. (2004). *Evegbe ɲɔɲɔ*. Victus Printing Services.

Fromkin, V. & Rodman, R. & Hyams, N. (2007). *Introduction to Language* (Eighth edition). Thomson Wadsworth. (topic on verbs, adverbs, nouns and adjectives)

Joshi, M. (2021). *Nouns in the English Language: Types and examples*. Manik Joshi. (Topic on nouns)

Thakur, D. (1998). *Linguistics simplified: Syntax*. Bharati Bhawan. (open word class which are nouns adjectives, verbs and adverbs)

## REFERENCES

Haspelmath, M. (2001). Word classes and parts of speech. *In International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (pp16538-16545). Doi:10.1016/Bo-08-043076-7/02959-4

Lier, E. V. (2024). *The Oxford Handbook of Word Classes*. Oxford University Press.

Miguel, J. M. G. (2015). *Transitivity and word classes*. <https://doi.org/10.1075/ivitra.9.13gar>

Prempeh, A. A. (2021). *Asante Twi Nyansapɔ*. Premesco Publications.

Simone, R. & Masini, F. (eds). (2014). *Word classes (Current Issues in Linguistic Theory)*. John Benjamins Publishing Company.



# ACKNOWLEDGEMENTS



Ghana Education Service (GES)

